



**OPŠTINA ROŽAJE
SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG
ARHITEKTE**

**Opština Rožaje
Ul. M.Tita bb 84310 Rožaje
Tel. 00382 68 028 177
mail: arbinkalac1@gmail.com
web:www.opstinarožaje.me**

Broj: UPI-04-041/25-361/1

Rožaje 30.10.2025.godine

Glavni gradski arhitekta, na osnovu člana 22, 24 i 25 Zakona izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25), i člana 18 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), i Ugovora o vršenju poslova br. 0101-UPU018/20-6 od 13.01.2020. godine rješavajući po zahtjevu Deljanin Sadmira iz Gusinja za davanje saglasnosti na idejno rješenje arhitektonskog projekta projekta „Stambeni objekat“ projektovano na katastarskoj parceli br. blok 9. br 4.rb. 5/1, Posjedovni list br. 199 KO Dolja, Opština Gusinje, u zahvatu PUP-a opštine Gusinje ("Službeni list Crne Gore", br. 124/21), donosi,

RJEŠENJE

Investitoru Deljanin (Sulejman) Sadmiru iz Gusinja daje se saglasnost na idejno rješenje arhitektonskog projekta projekta „Stambeni objekat“ projektovano na katastarskoj parceli br. blok 9. br 4.rb. 5/1, Posjedovni list br. 199 KO Dolja, Opština Gusinje, u zahvatu PUP-a opštine Gusinje ("Službeni list Crne Gore", br. 124/21) u smislu arhitektonskog oblikovanja i materijalizacije kao i osnovnih urbanističkih parametara (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta i odnos prema građevinskoj liniji, kao i parkiranju i ozelenjavanju).

Obrazloženje

Aktom br. UPI-04-041/25-361 od 23.10.2025. godine investitor Deljanin Sadmira iz Gusinja obratio se zahtjevom za davanje saglasnosti idejno rješenje arhitektonskog projekta projekta „Stambeni objekat“ projektovano na katastarskoj parceli br. blok 9. br 4.rb. 5/1, Posjedovni list br. 199 KO Dolja, Opština Gusinje, u zahvatu PUP-a opštine Gusinje ("Službeni list Crne Gore", br. 124/21).

Odredbom člana 22 stav 2 i članom 25 stav 1 Zakona izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 019/25) Glavni državni arhitekta daje saglasnost na:

- 1) idejno rješenje arhitektonskog projekta zgrade bruto građevinske površine 3000m² i više, hotela odnosno turističkog naselja sa četiri ili pet zvjezdica i turističkog rizorta, trga, skvera, šetališta, gradskog parka i objekta iz člana 15 stav 2 ovog zakona, u pogledu usaglašenosti sa:
 - urbanističko-tehničkim uslovima, u dijelu oblikovanja i materijalizacije;
 - osnovnim urbanističkim parametrima (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta, odnos prema građevinskoj liniji) i drugim urbanističkim parametrima (parkiranje i garažiranje vozila, stepen ozelenjenosti i namjena objekta);

Glavni gradski arhitekta daje saglasnost na:

1) idejno rješenje arhitektonskog projekta iz stava 1 ovog člana, koji se odnosi na zgrade do 3000m² bruto građevinske površine, osim hotela odnosno turističkog naselja sa četiri ili pet zvjezdica i turističkog rizorta;

1. idejno rješenje arhitektonskog projekta iz stava 1 ovog člana, koji se odnosi na zgrade do 3000m² bruto građevinske površine, osim hotela odnosno turističkog naselja sa četiri ili pet zvjezdica i turističkog rizorta;

Uz akt podnosilac zahtjeva dostavio je idejno rješenje u digitalnoj formi (jedan primjerak).

Kao sastavni dio Idejnog rješenja priloženi su:

- urbanističko tehnički uslovi br. 04-4872 od 14.10.2025.godine izdati od strane Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Gusinje.
- Izjavu projektanta da je idejno rješenje izrađeno u skladu sa Urbanističko-tehničkim uslovima i zadatim parametrima.
- Posjedovni list br. 199 - prepis od 13.10.2025.godine
- Geodetski elaborat originalnih terenskih podataka izrađen od strane doo„GeomontConsulting,, iz Bijelog Polja
- Izjavu geodetske organizacije o lokaciji objekta i parcele.
- Ovjerenu geodetsku podlogu izrađenu od strane ovlašćene geodetske agencije.

PUP ne daje precizne smjernice arhitektonskog oblikovanja i materijalizacije za ovu vrstu objekata. Ono što je planom definisano jesu sljedeće smjernice:

- Ukoliko se usled kosog krova nad većim rasponima formira visok tavanški prostor, isti se može u tom slučaju koristiti kao stambeni sa osvetljenjem isključivo preko krovnih prozora bez badža.
- Ograđivanje prema javnim površinama je moguće živom zelenom ogradom. Ograde se postavljaju na granicu parcele tako da živa ograda budu na zemljištu vlasnika ograde. Ograđivanje prema namenama u kontaktu je u skladu sa uslovima za tu namenu. Duž glavne ulice nije planirano ograđivanje.
- U izgradnji objekata treba koristiti elemente tradicionalne arhitekture tog podneblja, prirodne materijale, kose krovne ravni i dr.

Na osnovu uvida u priloženu tekstualnu i grafičku dokumentaciju, Glavni gradski arhitekta konstatuje da su priložene arhitektonske karakteristike i materijalizacija priloženog idejnog rješenja u skladu sa smjernicama za arhitektonsko oblikovanje i materijalizaciju objekta.

Što se tiče osnovnih urbanističkih parametara planom su zadati sljedeći parametri za ovu namjenu objekata (Izgradnja stambenih objekata na poljoprivrednim površinama) koji se grade u okviru date namjene:

- Radi se o namjeni poljoprivredne površine gdje je dozvoljena izgradnja individualnih stambenih objekata.
- Minimalna površina parcele iznosi 2500m² – predmetna parcela je površine 6900 m².
- Maksimalna površina osnove objekta u stambenom dvorištu iznosi 250m² – projektovana površina objekta u osnovi iznosi 250m²,
- Maksimalna BGP objekta iznosi 350m² – projektovana BGP novoplaniranog objekta iznosi 250m²,
- Zadata spratnost iznosi tri nadzemne etaže - projektovana spratnost iznosi P+0

- Zadata udaljenost objekta od granice susjedne parcele 5.0m – Minimalna udaljenost objekta od granice susjedne parcele iznosi iznad 5,0m
- Zadata udaljenost građevinske od regulacione prema lokalnom putu iznosi 5.0m– Udaljenost objekta od regulacione linije iznosi iznad 5.0m (u skladu sa Situacijom).
- Obezbijeđeno je jedno parking mjesto za potrebe korisnika u okviru objekta,
- Indeks ozelenjenosti nije planom zadat

Pri obrazlaganju ovog rješenja Glavni gradski arhitekta ukazuje da je prvostepeno rješenje donijeto bez izjašnjavanja stranke o rezultatima ispitnog postupka budući da je zahtjev stranke u cjelosti usvojen - član 113 stav 1 tačka 2 Zakona o upravnom postupku.

Kod izloženog činjeničnog stanja stvari Glavni gradski arhitekta našao je da su se stekli uslovi za davanje saglasnosti investitoru Deljanin Sadmiru iz Gusinja na idejno rješenje projekta „Stambeni objekat“ projektovano na katastarskoj parceli br. blok 9. br 4.rb. 5/1, Posjedovni list br. 199 KO Dolja, Opština Gusinje, u zahvatu PUP-a opštine Gusinje ("Službeni list Crne Gore", br. 124/21) u Gusinju u odnosu na materijalizaciju i arhitektonsko oblikovanje objekta, kao i osnovne urbanističke parametre (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta i odnos prema građevinskoj liniji).

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba preko ovog organa Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine u roku od 15 dana od dana prijema ovog rješenja.

Dostavljeno:
 - Podnosiocu zahtjeva
 - Predmetu
 - Arhivi,

GLAVNI GRADSKI ARHITEKTA
Arbin Kalač, dipl.ing.arh.

